



MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Broj:

Podgorica, 4. mart 2024.

IZVJEŠTAJ

sa radne posjete predsjednika Vlade Milojka Spajića Briselu, 14 - 15. februara 2024. godine

*Predsjednik Vlade Crne Gore **Milojko Spajić** boravio je u radnoj posjeti Briselu, 14 - 15. februara 2024. godine i tom prilikom je učestvovao na 585. plenarnoj sjednici Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC) i imao susrete na najvišem nivou sa: **Šarlom Mišelom**, predsjednikom Evropskog savjeta, **Ursulom fon der Lajen**, predsjednicom Evropske komisije i **Mirejd Mekginis**, komesarkom za finansijske usluge, finansijsku stabilnost i jedinstveno tržište kapitala. Tokom posjete premijer Spajić je održao predavanje u Centru za evropsku politiku (European Policy Centre - EPC) iz Brisela. U sastavu crnogorske delegacije bili su: ambasador **Petar Marković**, šef Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji i **Branko Krvavac**, šef Kabineta predsjednika Vlade.*

U okviru prvog dana posjete, premijer **Spajić** se sastao sa predsjednikom Evropskog savjeta **Šarlom Mišelom** i tom prilikom istaknuto da Crna Gora može računati na punu podršku EU i Evropskog savjeta u izazovnom radu koji Vladi predstoji. Premijer **Spajić** uvjerio da će dinamika ispunjavanja obaveza nastaviti u budućnosti kako bi se tokom prve polovine godine mogla održati još jedna Međuvladina konferencija, nakon koje bi uslijedilo zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Iskazao je uvjerenje da bi Crna Gora do aprila o.g. trebalo da ima zaokružen skup tužilačkih zakona i da dovede do ispunjavanja privremenih mjerila iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Naša strana ponovila inicijativu da Crna Gora bude domaćin samita Evropske političke zajednice u prvoj polovini 2026. godine, čime bi se na najbolji način obilježila 20. godišnjica obnove nezavisnosti.

Istog dana, premijer **Spajić** sastao se i sa predsjednicom EK **Ursulom fon der Lajen** i ovom prilikom predsjednica EK iskazala zadovoljstvo što se nakon sto dana rada Vlade može konstatovati da je Crna Gora u potpunosti fokusirana na ispunjavanje ciljeva za pristupanje EU i ostvarivanje vidljivih i važnih rezultata na tom putu. Podržala je spremnost Crne Gore da, kroz bilateralne odnose sa državama članicama, tješnje veže crnogorsku ekonomiju za Evropu, te istakla da je posebno korisno da se kroz bilateralne odnose ostvaruju kontakti sa onim državama članicama koje su posebno zainteresovane za neko pitanje ili imaju izgrađenu dobru praksu u određenoj oblasti.

Na sastanku sa komesarkom za finansijske usluge, finansijsku stabilnost i jedinstveno tržište kapitala, gospođom **Mirejd Mekginis**, premijer **Spajić** je kazao da je ulazak Crne

Gore u Jedinostveno područje plaćanja u eurima (SEPA) jedan od prioriteta u agendi 44. Vlade. Upoznao je komesarku sa trenutnim aktivnostima i informisao da je Centralna banka Crne Gore (CBCG) uveliko započela sa pripremama izrade aplikacije za članstvo u SEPA. Tome značajno doprinosi i činjenica da je Vlada, u saradnji sa Skupštinom, zaključila proces usvajanja Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao jedan od ključnih preduslova za podnošenje aplikacije, te shodno tome izmijenjen je i Krivični zakonik Crne Gore. Premijer Spajić podsjetio je da je, tokom učešća na sjednici Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL), sredinom decembra 2023. godine, predstavio ostvarene rezultate i ponovio spremnost i obavezu da se dodatno radi na legislativi, što su u kontekstu članstva u SEPA značajni koraci. Komesarka **Mekginis** je pozdravila rezultate ostvarene u prethodnom periodu i iskazala punu podršku Crnoj Gori u namjeri da pristupi SEPA, jer bi na taj način nesumnjivu korist imali građani, ali i privreda. Uvjerila da DG FISMA stoji na raspolaganju Vladi Crne Gore da sačini procjenu kvaliteta aplikacije, prije njenog zvaničnog podnošenja Evropskom savjetu za plaćanja (EPC), kao krajnjem donosiocu odluke.

Učešće premijera Spajića na 585. plenarnoj sjednici EESC

Premijer **Spajić** je učestvovao na 585. plenarnoj sjednici Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, na poziv predsjednika EESC-a **Olivera Ropkea** 15. februara 2024. godine. Povod za 585. plenarnu sjednicu bilo je obilježavanje zvaničnog pokretanja inicijative „*Enlargement Candidate Members*“, za angažovanje predstavnika civilnog društva iz devet država kandidata, u savjetodavnom radu u okviru EESC-a. Glavna tema bila je pitanje proširenja, ali i razmatranje trenutnih reformskih procesa u društvima država kandidata.

Na debati je premijer **Spajić** posebno obrazložio da proširenje predstavlja logičan korak naprijed za demokratiju u Evropi i da period koji je pred nama moramo iskoristiti da se pripremimo za članstvo, kako Crna Gora, tako i Evropska unija. EESC će biti prva institucija koja će imati predstavnike iz zemalja kandidata. Predstavljeno je stanje civilnog društva i organizacija i naglašeno da je Crna Gora prva zemlja koja je formalno uključila predstavnike civilnog društva u pregovaračku strukturu, što je dodatno ojačalo rad Vlade.

Na konferenciji za novinare obratili su se premijer **Spajić**, predsjednik EESC **Ropke**, potpredsjednica EK za vrijednosti i transparentnost, predsjednik Vlade **Vera Jurova** i predsjednik Vlade Albanije **Edi Rama**. Na konferenciji su poslale snažne poruke ohrabrenja država kandidata na njihovom putu ka EU, a naročito kroz mjere rane integracije, kakva je i inicijativa „*Enlargement Candidate Members*“. Istaknuto da Vlada Crne Gore naročito cijeni aspekte postepene integracije, te da se na to ne gleda kao na zamjenu za članstvo, nego kao način pripreme i zemalja regiona ZB, ali i članica EU za integraciju.

Predavanje premijera Spajića u Centru za evropsku politiku (EPC)

U Centru za evropsku politiku (EPC) održano je predavanje na kojem je premijer govorio na temu „*Nova Vlada, novi izgledi? Oživljavanje nastojanja Crne Gore za pristupanje u EU*“. Brifingu su prisustvovali članovi EPC-a koji mahom predstavljaju predstavnike stručne i

političke javnosti. Tom prilikom, briselskoj publici predstavljeni su rezultati Vlade u prvih 100 dana njenog rada, a premijer je govorio i o snažnom zamajcu koji je stigao nakon Međuvladine konferencije 29. januara 2023. godine, te predstavio plan kako održati dosadašnju ambicioznu dinamiku procesa pristupanja. Naglašeno da pristupanje EU mora biti zasnovano na ključnim temeljima, a to su - razvijanje evropskih vrijednosti koje dijelimo, a naročito kroz jačanje vladavine prava, kao i sve veće uključivanje u Jedinstveno zajedničko tržište Evrope.